


Чурапчыга күн тахсар!



# САНА ОЛОХ

Чурапчы улууңун ханыата

12+

2016 сүл  
Тохсунныу  
**12**  
КҮНЭ  
ОПТУОРУННЫУК  
№1  
(11168)

ХАНЫАТ 1931 СҮЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

## РОССИЯБА КИИНЭ, РЕСПУБЛИКАБЫТЫГАР НЭҮИЛИЭННЬЭЛЭЭХ ПУУННАРЫ ТУПСАРАН ОНГОРУУ, УЛУУСКА МУЗЕЙ СЫЛЛАРА



### ЧУРАПЧЫ УЛУУҢУН БЭТЭРЭЭННЭРИН САНА ДЫЛЛААБЫ БААЛЛАРЫН ПРОГРАММАТА

Баалар күнэ-ынтыяа: 2016 сүл тохсунны 14 күн.  
Баалар спир: "Айылты" күнүнүр дуухобунай сайдашынин.  
Быттарылар кимо:  
14.00 – Баал уоруулж айыллыкта;  
14.30 – Саны дыллаабы туруоруулар;  
15.00 – "Баал иоролчага" күонкуурс;

16.30 – Джислек;  
– Бырағыныктааңыз буфет;  
– "Ульбанись, улема!" сүйүүлэх лотерея;  
– Фотосессия;  
– Атракциондар, спринт-лотерея.

Төрийөр хамьынтыяа.

### КИИН НЭҮИЛИЭККЭ -- СҮЛ БАСТЫННАРА

Үгээс кубулуйбут Чурапчы изэнчилигийн баянчынын С.А. Сарычев Сана дыллаабы баала тохсуншуу ый 5 күнүүрээр үрдүүк таңымга ыыттыльнина. Маниа аасыгыг сүл түмүктөрүн, кэр-бөлиг түгэнүүрүн болистнир дьоро түгэн буолан ааста.



Оп курдук тэрилгээр иккүүр арлыктарыгар ыыттыльбыт комплексний курхихийнгээ сээгэ хамаандагттан 1-кы миёстэни Чурапчылаабы ОДЫКХ тэрилгээтээ, "Ульбака" уүйнлан, Роспотребнадзор, Айылца харыстабылын инспекция ысынчылар. Олон 2-с миёстээр С.К. Макаров аялчын Чурапчы гимназия, "Тулукчылан" уүйнлан, Обуур ханаайыстыбайын тэрилгээтээ, Энергосбыт таңычылар, 3-с миёстэни Д.П. Коркин аялчын Чурапчылаабы олимпийской эрэлтири болжиниир республиканчылар оюу спортивный интэрнэт-оскуулата ылла.

Түүлбэрлийн үзүү: 1-кы миёст "Спортивний" ТОС буола уонна 350 тын. суммалааах сертификатынан наццаадалдана. 2-с миёстээр "Күөдэлэ" ТОС тигисээ (300 тын. солж), 3-с миёстэни "Чаран" ТОС ылла (250 тын. солж).

"Сырдэгынан сыйдайшар Чурапчы" диненүүйнинар ижил ардыларынаацы курхосс: 1-кы миёст - "Березка", 2-с миёст - "Кэскэл", 3-с миёст - "Кытапык".

Анан номинациялар түмүктэрийн: "Сыл бастын менеджер" авы "Спортивний" ТОС бэрэсдээдээгээ А.Д. Роман; "Сыл бастын дыокутаат" Чурапчы изэнчилигийн дыокутаат, С.К. Макаров аялчын гимназийн дырижээр Ю.П. Посельский; "Сыл бастыг спортомен" мас-



тарлыбынтыгар РФ спортуун маастара, Алан дойду кубогын призер Т.С. Дыгковская; "Сыл бастыг урбаанынта" Г.В. Дыгковская; "Сыл бастыг лидер" Чурапчы изэнчилигийн урбаанынта, "Үрье Тумус" түүлэх салайсанчыга В.И. Пономарев; "Сыл бастыг арыйынта" "Сахателеком" Чурапчылаазы филиалын дырижээр С.Д. Васильева; "Көмүс берүү" дыхталлар улустаацы Сабиэтэрийн чичин, "Чаран" суруунал редактора О.В. Жирнова; "Үгэни тутунаачы" Чурапчылаабы Олондо ассоциацияны бэрэсдээдээгээ В.П. Герасимов; "Сыл бастын общественинга" дыхталлар улустаацы Сабиэтэрийн чичине В.В. Макарова аялчынчылар.



Семей Жендеринский

## **КУОРКУН ОСКУОЛАТЫГАР -- САНДЫЛ**

Ахсышыны 21 күнүгөр, сахалар иткээрлүүрүнү, кынынты Ньюкулун күн, ДП. Коржин аятынан Чураңчылганы олимпийский зрылары боломшиир республиканы спортивный ингэрийн-оскуюла Сага дынызаны бараңыннынга Урдук тэрэлнине охтол болгон ааста.

Алыш кытас  
үеринеңчилеригээр сана  
дышлаабы бирдейниник  
сарсызда ылтылынна. Оттон  
урдуку қылаастарга күнө 20  
частан сабжанна. Оскуюла ыраас,  
үтүн көрдүөрүп устапын тухары  
обзор сана дышлаабы  
маскаанттарын таңпап, сана  
дышлаабы турорууларын көрөр  
киирори долгуялгар. Акташай  
сана ишпөнөрөн күйә ишитен  
тиглишиб; арастайтын күйідан  
көргөлгүлибіт қылаастардың ма-  
ханьшатта ыйаммынтар.

Манылк тұмсұғыз, барыта урбут-түпшүг күрауқ боршылғоз, әрдтін баланнанымыта ею көстерүү туураң окуяда директор Николай Николаевич Гулинев манылк көспиңдөр "Бастап" туралы, күншүгү торепшүг мунданаң үйрекчөң, үчүнүз, геренүү, сас пыталад, тренер – бука бары бини келимдө тохобула сүк үштери сипим ынышлар. Холуба, сандығызы туруоруу тэрбенингэ карнардахоз останурайланарды геройдарын бары әрдтін уорығындар, көстүмдерин тикиз

2016 – улуска Музей сэргээ

## МУЗЕЙ -- САЙДЫЫ ЭЙГЭТЭ



Улутстары «Үорүү» обо зони уорхажээнд кийнинэр «Сайын аяртво» бирдэх как ийнхэн араас хийжсанан үзүүлтийнхэдтийн ынтыншар. Бийнгити комиц ободго төрөөбүт дойндууга ташгалы шигрингээ, шатриончесийн, грахадансийн нийтийн түүлгаммыг үзснээр тэрийн сурхи сорууд турар.

"Музей" – избилинк историяның сирюгаты" деген мәсөнәр этиккөрдү ду. Бу күннөргө Ханылыктары Коордушүү музейлар «Музей – сайдың эйлэ» деген семинар-презентация Манас музей салайтчылары, библиотекарлар қыттының өспүлшар. Семинар қыттылаштарын аткасычыл Афанасий Федоров арчылана, музей хайванайлары Марфа Владимировна Чичигинцерова арьылнах аладьынан, саламаштынан айах тутап корустэ. Салмы «Коордушүү» музейини саалаларынан экскурсияда сырткылар, берг интэрнешнин сонун экспонаттары сирбийн көрдүлөр.

Төгүрүк оствуул түла юнсаттаниң ууласының үөрөк саласынын специалиста М.С. Артемьева уурус үөрөбүркүнини иштөн таскар көнүлгөлөрдө майрышатыры хомүйүуга, информационной технической программалары тұнаның тұнанан билиннегердэ. «Музей

тар  
дан  
дии  
ый  
то  
ни  
сса  
ю,  
аца  
ми  
дах  
лор. Манин кылаас салшайтынъыц  
бастылаптап, терептүт үзүлэрэ  
кестен кылар. Илиник үлэ  
тумутуын, учууташыр харчынын  
бирлемийткезесиз, оттон  
уреңоччиңиртөө онумук суух зерори,  
бастың кылшастарга кыра харчынын  
комо онобулвар. Ити скеманан  
сияттарон, лыну барьгарын түмөн,  
бырашынын вакыптыг тэрээниң  
кайттарар.

БАЛГЫРДЫН КҮЛГҮЗӨСҮ

Урут-уруккуттан Чурапчылаабы ово спортивный институт-оскуолшыгар улус оболор эр бүсбака, республика араас мундуктарлыгын, калини сылбарга Россия региондарынан көзин үзөнгөлтер. Обзор бойзгерин кыахтарынан, араас тымнынах күрөхгөннүүрүгү сипининдеэтик кылтар буулуптар. Игинэн институт оскуолшы даюорлодуу үзүү салыданан барыльтын, улуулуш хайдыспакка, агааниаспаас бары эй-дэмидэхник, иштөө дыэ юргэн куралук, төв дастаны торогтууларын тэйиччи сыйртгалиар, бойзгерин бойзгерэ корудо үзөнгөл спортоо болгомдоо буулаптар. Быраанынык юмисэр үеронзечилер, учуутаптар үерүүлүррин үлгүсүз, юнилийн даянталыптаан байытын социалын болтуруустарга согбуйажанчы Г.Е. Гуляев, аасыг сый выпускниктарасын ышандылгатаптар. Үерүүлүк түгэнүүс оскуола инициалын түүнүүр отделение бастыят спортыниндер аныл аялтары түнгэр.

түстүүгө Артур Константинов, волейболга Иосиф Лашров, озунан ыттыга Максим Алимсолов, дуббекка Елена Кычкина, буулдынан ыттыга Александр Петров, аэробикса Коскилево Сысоляттина, оствуот тенингир Сааскылазана Захарова, аяк соңнүүтуугар Александр Алексеев, акробатика жаңа Саргылазана Горскова алттанылар.

"Саха-Старта" түмүгүн, алын сүнүөх кылаастарга: I-кы миңстэ – Михаил Гуляев аттынан 6-с "б" кылаас (кыл. сал. Л.И. Романова, ишчөнчи Е.И. Варламова), II-с миңстэ – Николай Захаров-Саланча аттынан 7-с "а" кылаас (кыл. сал. И.М. Постникова, ишчөнчи А.В. Кузьмин), III-с миңстэ – Павел Пинигин аттынан 7-с "б" кылаас (кыл. сал. Т.Г. Минеева, ишчөнчи Н.П. Захарова), улахан кылаастарга: I-кы миңстэ – Василий Гоголов аттынан 10-с "а" кылаас (А.Л. Сергеева, С.С. Арижанов), II-с миңстэ – иши-бин Морфуноспир аттарынан 11-с "в" кылаас (В.Н. Прокопьев, Р.А. Федоров), III-с миңстэ – Гавриил Колесов эзреэгээ 9-с "а" кылаас (А.К. Павлов, Е.В. Ермолаева).

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ.

## *Биһизхэ суруйаллар*

Аасын сүл түмүгүңиң бастылшары  
балаарынага экономической  
корпорацијорго биниги изһилжеккит  
иккәни, оттон „Сыл бастылг балыншы“  
алып балыншылыг Марин Филипповна  
Крошикова ылан, үорүүбүтүрдөт.

# БАҢЫЛЫКПЫТ ҮЧҮГЭЙДИК ҮЛЭЛИИР

Нэхилиэктитигэр бэйслир бүшбүт, улус баанын да огчуулагар спиктор Мария Филиппова үзүүн үрүүлж саналабыгтари. Ол курдук ижн-саар ижн арьлан тээврийн турбуг сага тутуулгохтаах оскуулабыг убэ толору коруулэн үзэв сабжанна, 2016 сийлаахаа бүтэн үзүүлж көнтийн бүсгүй. Бу – улаан синийн. Тыа ханаайсты батын сайыни нарыны га агрокластерийн улсын пяцца, 4 саяадаа 2 хотон тутуулсан үзүүлийтэр. Нэхили баанын шарыгар 30-тан тахса үрүүлжсэндэх гэж ижнээ сүүнээр туруорснындар.

Ууу Кыайы 70 салынах үбүтүйүү көрсө „Кыайы сквер“ тутула биралының күн парад митинги ишнеболуп. Сарыиз ынтыралан бербиг ып-дэс көрбүтүн атаарбылт миңстээрингэ „Ойибуннык баш“ турмуштаса.

Филипповна сыралах, эбэж юлспийтээж үзлийн тумутэр сипинийнно. Дёнүн-сөргэтийн түмэр, тылын ыльшиарал салайзачы бусгараа костер. Инихи соруктар, билигийн да къяаюа яланг үзээр элбогижэр. Ис-тас суолларбытын оногруулж,



ордук улуус юннингэр айланыныр сүш онончулуттар дынаныардах, куустсах үз зээлийнгэр. Элбэх муюсталар, быйнитар тутултуухлаахтар. Кэлэр сылларга курал күннөр-дэлүүлээр үзүүлжээ сабаатшишьсан, ини ултигээ куусю хамсаньсанда наада Бийтэн турар, барьтын бийнги гэвчилжиг дынаантайгээр эрэ сонтуур табылыбага бүслүү, улуус салалтага комалеёре наада Племенний узбүр, суюн боруудын түлсарынга есөө салтын утгаандээ сорук турар. Бөхөнжас водопровод кийтиглийнцах. Бу үз бирдэх акыныр смешей локумонун башнысын боломжин озорор. Сир ултигээр ысынчильтэн эмж наада. Игинтэн да айн юскиситех үз хаминаас, бывалын зар эзбогхээр.

Баңыттықпазын Мария Филипповна  
Кронникованы үрдүк сипиғининен  
әзәрдіктөн тұрақ, үймұттың салға ессе үрдүк  
сипиғиндері, чөлән-чәбдик дөрөубинаны  
баңарабы.

Л. ПЕРМЯКОВА. Барынгасын бүткүү. Бу Улдары тэрбийнгээ Мара

Д.Д. Красильников төрөөбүтээ 95 салынгар

# Д.Д. Красильников төрөөбүтэг 95 салын КИҮИ КЭРЭМЭНЭ ЭТЭ



Дмитрий Данилович Красильниковы — бодолг учуонайы, общественинай деятели, узбигт дызы көргөн аңда баңылыгын мин 1982 сыйлаахха Мутудай орто оскуулитыгар учууталмы келижиниттэй билези барбыгыым.

Айылгынан бөришлүбүт айларының да ох  
буолан, алдаас оюто ейүнен-санасынан  
сырдыкка тардыштар талаана баңылан,  
баңылан дын көмүлүк сиобун сырдыгар  
үөрээн, үөрөхсөз киши буолан, үүнин-  
сайдан, аан дойду учунайшарын қытарты  
итах тэссе оворон фундаменталтай  
космонау баңыттыр наука жаңыларынан  
кызыаштын кийилэрбиг чуллуу учунай  
буолар.

Дмитрий Данилович Чурагчы улугүүн Мугудай иштэлигээр „Чараг колүй“ алааска дыданды ыалга торообутг. Красильниковтар дизи аяа ууна буолан оюрон, бастакы колхустар тэрилишигергээр, колхуска азыяах сүнүү, сыйты холбоон, сир солсоон, хотон тутуулан, күрүү-ханаа онгостон, улз-хамнаас үнүүгээр сыйцыйбылттара. Кыламмат зөвхөн оюлоох ыал буолан, сорон оюлорун ыалларга ингээрэ биэрбигитээр, кынталбагтан куран дылларга аймакстарыг гар бадржокж кирион сүнүү кораллуюро, ингэлзээр. Красильниковтар торутгэригээр баад, сэнээ кийин уоскоботгээ, сиог харылтарын күүфүнен үзүүлэн кийин-хара буолбутттара.

Маштайыг оскуулалар аныштыбылтарыгар аңалара Минтэрэй иккى уолун Сылтанча онтоон Мугудайга үорэтгэрэ ыйшыптыга. Кинчэр нааа ымсызыран турал үчүнгэйдик үорэнэ, салынын туусуу киннигэр үөрөгүүс кириббиттээ. Дмитрий Данилович быраага Кеша үорээ огулс дьюңүрлүүба костубутг, сорох предметтээрэг убайын баңыльыха курдуга, ордук математика, физика уруоктарыгар дьюбура арыштыбыта, салыны үөрэммитэ буспар, улахан учусоны тахсахтаах юйн ол юмнэ Саха сиригэр киэгник тарбаммыт сэллик маңырыга ханттаран, эрээ инненмитэ. Дмитрий Данилович ШКМ оскуулалын үорээн бүтэрэн, дойдугуттар Мугудайга чакчалынан узалии тахсыбыта.

Осындағы үлгінің салынған 1942-жылдың 15-майындағы тұрақтылықтадағы барбылдауда Арбадан фронтта Калининский фронт аттығары

Сэрийнгээ сүлдьн ызарханың бағырын, күтүн 1943 с. дойдтуутгар төннен ислбигээ. Дьюкуускийга үзүүлий-үзүүлий үерэн раблагы бүтээрэн Дьюкууский дааны педик физика салаатын бүтээрбигээ. Дьюбурлаах усгу Саха сирин научийн книжин физика салаатыг гар лабораторынан үзээ ышынгтара. Ити кэмтэн книжин наукаа үзээ саадаламынта.

45 сый наука салаатыгар үткөзбіт сыныларын усталаах тураратыгар Дмитрий Данилович лаборанттан институт директиригө тиийэүүнен, Саха сиримэ научнай кандидаты баломисоюнда ураты суолтапы биэрэн, албак дойдуга биешэр учуюнайдары интзи таңаарбыта, космфизика института тәріллінігөр тәнүү күс буолбута. Аан дойдуга суюх союзотох космостан көлөр сардангалары үерэттер (ШАЛ) лабораторияны үздік киелдерен, омук учуюнайдарын махталтарын ылбұта, Саха сирин науқатын аан дойду таңымыштар таңаарбыта.

Мин 1982 сүйлааҳса Мутудайга учууталыны келийбер аймаңа, сирин ботзарын Семен Никифорович Красильников, 70-тан тахсыйбыг здийиэ Татьяна Дмитриевна (Татья) бааллара, атын избилиноктэрэгэ абыйах аймахтара таркынан олоролтторо.

Дмитрий Данилович дээр Мугудайтан төрүүтээх улахан учусныай, Ленинсүйй биризмийэ лауреата баарын, куоракса космофизика институтгаг улзлиирин дьонгол истибитим. Кини түүнан оскуулаа, култуурка, хонтуураа тух дааны матырыаал суюа, сройуон хааныатыгаг биир да ыстайтай тахсыбыгтаа, торообут нээлийггин дьою олох дааны билбог этилэр. Арай, хаан эмэ уоппускатыгаг аймахтарыгаг Сөмөнгэ, цэвийнгээр Талыбаанаа хоногруу, санынана, бултуу тахсарын тубод

Мин бу улахан учунайы болан, юнсэтэн, дойдугутар абалан толлигенизни, оскула сөхкүрүн кыттары коруунчырэн, Мугудай нэйлийгэ даваны улус атын нэйлийктэрин курдук ереспүүбүлүүсээ эрз буулбака, Россиянба, онноюор аван дойдуга кыттары билүүр ултуу дъюннордообүн билүэризхлии баңдарбыгым. Бастакы хардым – Дмитрий Даниловны будуу этгээдийн коммуналцэн аяланга

туриннум. Барыам иннинэ иштепизжескуюла, сюхтосх салапта, бирдиилтөө ыал, аймахтара кемелерүнэн, кин туунан кыра да боллар матырыйка булманим.

Космофизика институтун булан пропуск суруттаран, көрсүбүй дыснорбуттан ыйларан, үзүннүр сиригээр 4-с этзэсээ табыстым. Тонсуйдум көнгүлтүүр сананы истэн көтөн түстүм.

лектива (дирижёр В. Г. Макарова), отделение салалттара (управляющей Н. Д. Пермяков), олоххос изгизмийн осоусла оюутуттан кырдаңыгар тийэ қыттан, учуюнай Дмитрий Данилович үзэтии-хамнальын билсөн, тылтын-әүн истэн ула-ханыңк астынныбыт.

Саас, сир хараарбытын күннэ, курунгум обулорун қытарты поход тәрийен Д.Д. Красильников төреобут алаңыгар „Чаран калғызғұ“ тиімдегі зерткематырыйдал хомуйан, оскоса музейлар биербилип. Клини или алаңаса учусай төреобут 86 сааңыгар анал мемориалның дүоска салындыбыта.

Бүгүн Дмитрий Данилович Красильников азтын Мугудай орто оскуолата сүгээр Нэндээж скверигээр кини биоңа туроурлунна. Оскуола музейгар научной үзлэгин, дыэс юргэнин, общественной үзлэгин туңунан залбх матырыаал чомохтенне. Оскуолабар, байом тэрийбит музейбар Дмитрий Давыдович юлсэтэн, институт салалтага көнгүлсөн научной прибордары, учунай үзлэрийн аздалы туроурбутум.

Узуннан сырларга сыраланып, тууорсан Немүгүгүз ван дойдуга сук ШАЛ (широкие атмосферные ливни) дин жосмосткан калтар сарданалары уоротор лабораторияны үзүйүү кигизерин ван дойду бедең учунайшарын улахан убаастабылларын, сыланабылларын ыбьытта.

Колстол юмсигэр хас дауды шистимүү үзүүлгүүрээ кийро сыйрьттылар. Минийн книжэри кытарты билийннорд, институт үзүүли-хамгаалыгт юрсаатайтэр. Эбийг сабана дүүснэгэр таңшада. Чугас эбийг: Дынун кытарты билийннордээ. Кэргээ Клавдия Алексеевна учуутал, куорат 2-с нүүмээрдэх оскуулалтыг гар физиканы үерэлтэр эбийг; иккынсынгтэй улахана Татьяна БГФ-ны бүтээрбийт; бэйзэгээрин кытарты олпор, кырашада Нагалья-бырас, юргэншюх. Дьюкуускайга спорор эбийтэр.

Дылтигээр Дмитрий Данилович слушал  
боростой, юспин-нисин сыйдээр кийн  
эбит. Ихилиэгийн Мугудай туунаны  
Чуралчы төхөн сайдыбылын нийгэн-тогото  
туран ыйнгаласта. Бийтэр дьониоруун  
ыалларын, кырдаажастарын туунаны  
ыйнгаланын уута-үокка түнэрдээ  
Колстийбит тумүгэр сибээс олохтуурет  
баатыбын эттим, ыаллар бусгашаына, аны  
саас оскуугла оюулорун, ихилиэж дьонун  
сэргэтийн ыттары көрсүүүтээ колоригэр  
ынгырдым. Ынтырлынны ыттынан  
бийтэрдэхгүйнэ юлиэх буолац, уорони  
котон аравыстыбыг.

Мутудайга үзүүн корсунуул тэрийэр гэ боломижон бардым. Оскуола музейль ийнгэр анал мистэ бизэрэн Дмитрий Даниловичны сырдатар экспозиции туурордум. Кынчынты канюкүл юмижээ корсон, нымр-баянчы юспээтийн, эссе коо мөфизика институтын кытарты сибээ олохгоотум. Институт салалтата бэйзтийн туттугтэн бу сибээ олохгоонуутун вийүүргүү собутынни бизэрэ.

Муус устарға сүл сабылтылан иннине солкуос „Волгатын“ юпсатын барылары тизбен танаардым. Кулуптак көрсүнүү биңчэриң тәрийдүбүт. Иңилиж сэбнөт (предс. М. Д. Кронникова), оскуула көн

Сыншар захымастара, жалуенъ жалуна-  
калуенъни солбуюу, ол да буоллар, дойду-  
сайдылытыгар улахан кылшаты-  
килтэрсигит утуу дыннор ааттара хаан  
баazaarар ааттана туруба. Кинилэр  
ортолорутар алаас аюто, сомоюо учунай  
Дмитрий Данилович аата комус  
буукубанан сурултууңа. Чурапчыгтан  
космос күйазрын үереттингүү саботок учу-  
най, Ленинскэй биризмийэй лауреат, Аба  
дойду Уллу сэриитин бөтөрөэнэ Д.Д.  
Красильников наука чытчаалларын  
дабайынга эзэр келүенсүзэ халобур  
буолтууңа. Кини опорбут аююо, онорбут  
үзүгэ миура курдук дирин, космос курдук  
күйаш.

Түмүкәр, Дмитрий Данилович тиңх суюлугар агаарының суюхпүттөн хомойбун дих тустаахтын. Улаханың ыалызан балының сытарым. Саха норуодунай суруйааччыгы Савва Тарасов сурийбутун күрдүс.

Миатэрзай барсаасан харалын сыйнама,  
Көңзеке сыйлдар күрәмәс мессүенә,  
Үтүвәз тардынар сүрәбин сыйлашы,  
Өйүн-санкытын еркән меккүүрт,  
Күйкүрү сийбыт модун кылаца  
Үзүттөн мүзбүз берилганиндер  
Үзүндер быйынтыа үрдөзүлтэр үрдүүлтэр  
Үзүндер быйынтыа кавни ажтын

Киргизтай МАКААРАП  
Мугудай орто оскуулкын  
музейин торуттээччи  
Челябинскай - 40<sup>км</sup> балттарын

*Хафтысазы: Мугудай орто оскуулалын учтулаптара Ленинскй биржмий лауреаты Д.Д. Красильниковы кытталар көрсүнүүгүз. 1982 сый, Мугудай Сынналан книга.*

